

# MAIKARABELO A BAŠWA BA AFRIKA BORWA

## Tekatekano

Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.



## Seriti sa botho

Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.



## Botshelo

Botshelo jolthe bo bothokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.



## Lelapa

Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.



## Thuto

Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.



## Mmereko

Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.



## Kgololosego le pabalesego

O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokakutlwisisano ka mokgwa wa kagiso.



## Dithoto

Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.



## Bodumedi. Tumelo le dikakanyo

Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.



## Tshireletsego

Tlhokomela lefatsho. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.




## Boagi

Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.




## Kgololosego ya puo

O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwiwiwe bothoko.



E tlhabolotswe e bile e tsamaelana le CAPS

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 1 Buka 2



Mophato 1

Leina:

Tlelase:



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

PUOGAE YA  
SETSWANA

Buka 2  
Kgweditsharo  
3 & 4

ISBN 978-1-4315-0055-0

ISBN 978-1-4315-0055-0



9 781431 500550



SETSWANA HOME LANGUAGE  
GRADE 1 – BOOK 2  
TERMS 3 & 4  
ISBN 978-1-4315-0055-0  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
14th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.



Mme Angie Motshekga,  
Tona ya Lefapha la Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,  
Motlatsatona wa Lefapha la  
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswa bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo, Mme Angie Motshekga le Motlatsatona wa Lefapha la Thutotheo, Ng. Reginah Mhaule.

Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelelo nngwe ya Lefapha la Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntlha jaaka e le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditse ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Ketleetso e, e kgontshitse Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhe tsa semmuso kwa ntle go tuelo epe.

Re solofela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solofela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

## Tsamaiso ya puiso


### Pele ga puiso



- Akanya ka ga se o setseng o se itse ka ga setlhogo.
- Akanya ka ga mokwadi le letlha la phasalatso.
- Buisa ditemana tsa ntlha le tsa bofelo tsa karolo.
- Leka go bolelela pele gore sekwalwa se tlaa bua ka ga eng.



### Puiso



- Fa o ntse o buisa, kgaotsa kgabetsakgabetsa go netefatsa gore o a tlhaloganya.
- Bapisa dipolelelopele tsa gago le se o se buisitseng.
- Fa o sa itse bokao jwa mafoko dirisa thanodi.
- Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse kwa godimo.



### Morago ga puiso



- Leka go gakologelwa tshedimisetso e e rileng.
- Dira mmepe wa tlhaloganyo wa dikakanyokgolo.
- Kwala tshosobanyo go go thusa go gakologelwa dikakanyokgolo.
- Dirisa dikakanyo go tswa mo go se o se buisitseng mo go se o se kwalang.






Mophato |



P u o g a e

ya SETSWANA



Buka e ke ya ga:

SETSWANA  
Buka  
2



## Thitokgang 5: Se re se ratang

**66** Diotlwana 2  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi.  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala A.  
Go kwala: Kopolola polelo.

**66** Dikatshe le dintša 4  
Tlatsa dithaka tse di nepagetseng gore lefoko le nyalane le setshwantsho.  
Medumopuo: batla mme o sekeletse ditumanosi.  
Dirisa tatelano ya alefabeto go kopanya maronthorontho.  
Go kwala: ikatise go kwala leina la gago.

**67** O ka re ke ka bo ke na le tlhapi 6  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala Bb.  
Go kwala: Kopolola polelo.

**68** Diotlwana le diphologolo tse dingwe 8  
Thala setshwantsho sa seotlwana mme o tlotle le tsala.  
Medumopuo: batla mme o sekeletse medumo ya th, ph, tl, ts.  
Tirwana ya Boithabiso: sega diphologolo tsa polasa mme o di kgomaretse mo setshwantshong sa polasa.

**69** Boitumediso mo letsatsing 10  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi.  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala Cc.  
Go kwala: Kopolola polelo.

**70** Mo letsatsing 12  
Go kwala: Tlatsa ditumanosi go bopa mafoko a a nyalanang le ditshwantsho.  
Go kwala: nyalanya kana golaganya tlhakagolo le tlhakannye.  
Boithabiso: Lemoga setshwantsho se se sa tsamaelaneng le sethlopha. Kwalela sethlopha sengwe le sengwe leina.

**71** A re tshamekeng 14  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo.  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala Dd.  
Go kwala: Kopolola polelo.

**72** Ke rata go tshameka 16  
Golaganya mafoko le setshwantsho se se nepagetseng.  
Medumopuo: batla mme o sekeletse medumo ya tl.  
Golaganya mafoko le setshwantsho se se nepagetseng.  
Boithabiso: tirwana ya go tsamaisa matho.

**73** Re rata go taboga 18  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo.  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala Ee.  
Go kwala: Kopolola polelo.  
Dirisa ditshwantsho go tlotla kgang.

**74** Go fenya 20  
Bua ka ga setshwantsho.  
Medumopuo: batla mme o sekeletse medumo ya -ng.  
Tlotla kgang e e ka ga ditshwantsho.  
Dirisa tl kgotsa ts go feleletsa mafoko gore a nyalane le setshwantsho.

## Kgweditharo 3 – Beke 1-5

**75** Kwa lebenkeleng 22  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Modumo.  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala Ff.  
Go kwala: Kopolola polelo.

**76** Se o ka se rekang 24  
Tlatsa sh go bopa mafoko a a golaganang le ditshwantsho.  
Medumopuo: Batla mme o sekeletse modumo wa sh  
Boithabiso: Kwala lenaneo la dilwana o ikaegile ka setshwantsho.

**77** Go buisa 26  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Modumo  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala Gg.  
Go kwala: Kopolola polelo.

**78** Ke rata dibuka 28  
Tatelano ya alefabeto  
Go kwala: araba dipotso ka ga setshwantsho.  
Tlatsa ditumanosi go feleletsa mafoko a a golaganang le setshwantsho.  
Boithabiso: Tirwana ya go sala leitho morago.

**79** Dibera tse tharo 30  
Boeletsa medumo ya ditumanosi.  
Dira buka ya mesego.  
Khalara setshwantsho sa dibera tse tharo.  
Batla dilwana tse di ithihlieng mo setshwantshong.  
Buisa kgang ya Dibera tse tharo.

## Thitokgang 6: Go etela mafelo

**81** Moletlo wa letsatsi la botsalo 36  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya tsh,tsw,tl,p  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala Hh.  
Go kwala: Kopolola polelo.  
Go kwala: Tlatsa leina, dingwaga le letsatsi la botsalo.

**82** Letsatsi la botsalo le le itumedisang 38  
Tlatsa dithaka tse di nepagetseng mo lefokong mme morago o golaganang lefoko le setshwantsho.  
Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya tsh,ng,tl,kh  
Tirwana ya Boithabiso: Gatisa maina a dikgwedi mo khaletareng.  
Tlatsa maatsi a bona a botsalo le malatsi a botsalo a ditsala tsa bona.

**83** Ati le Amo ba a timela 40  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya mm,ts,nn.  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala l.  
Go kwala: Kopolola polelo.  
Buisa malatsi a beke.

**84** Malatsi a beke 42  
Bua ka ga letsatsi le le rategang la bona la beke.  
Thala setshwantsho go bontsha gore ba dira eng mo letsatsing le.  
Go kwala: Tlatsa malatsi a a nepagetseng a khalentara.  
Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya tl,kw,kh,ng.  
Tirwana ya Boithabiso: gatisa mme o batle (tsamaiso ya leitho).

**85** Re ya kwa serapeng sa diphologolo 44  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya kw,ph,ts,p.  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala .  
Go kwala: Kopolola polelo.

**86** Diphologolo kwa serapeng sa diphologolo 46  
Go kwala: Tlatsa mafoko a a tlogetsweng go feleletsa dipolelo.  
Go kwala: Kwala maina a bona, phologolo e ba e ratang.  
Go kwala: kopolola dithaka Jj.  
Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ph,ny,r,th,kh  
Tirwana ya Boitumediso: Gatisa mme o batle. Kwala maina a diphologolo.

**87** Kwa polaseng 48  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi.  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala Kk.  
Go kwala: Kopolola polelo.  
Go kwala: Kwala maina, dingwaga le leina la sekolo sa bona.

**88** Botshelo jwa mo polaseng 50  
Go bua: Dira medumo ya diphologolo mme o letle tsala go fopholetsa gore ke diphologolo dife.  
Go kwala: tlatsa mafoko a a tlogetsweng go feleletsa dipolelo.  
Medumopuo: batla mme o sekeletse medumo ya tlh,kgw,tsw,tsh,ng  
Thala mola go bontsha gore re bona eng go tswa mo phologolong nngwe le nngwe.

**89** Kwa disorokising 52  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi.  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala Ll.  
Go kwala: Kopolola polelo.  
Go kwala: Kwala maina, dingwaga o bo o feleletsa polelo.

**90** Diphologolo kwa disorokising 54  
Thala phologolo e o e ratang mme o kwale leina la phologolo.  
Go kwala: tlatsa dithongwa fo bopa bontsi.  
Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya nt,kw,ts,tl,ng.  
Tirwana ya Boithabiso: Kopanya maronthorontho go ya ka tatelano ya alefabeto go bona gore phologolo e ke efe.

## Kgweditharo 3 – Beke 6-10

**91** Re ya kwa motshamekong wa kgwele ya dinao 56  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi.  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala Mm.  
Go kwala: Kopolola polelo.  
Go kwala: Kwala maina a bona mme ba feleletse dipolelo tse pedi.

**92** Motshameko o ke o ratang 58  
Thala setshwantsho sa motshameko o o rategang thata.  
Go kwala: Kwala dipolelo tse pedi ka ga setshwantsho.  
Go kwala: dirisa mafoko a a balotlsweng go feleletsa dipolelo.  
Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya ts,kgw,nk,ntsh,kw.  
Tirwana ya Boitumediso: Bona pharologano mo setshwantshong.

**93** Lebenkele la ditshamekisi 60  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi.  
Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo.  
Go kwala: Ikatise go kwala Nn.  
Go kwala: Kopolola polelo.  
Go kwala: Kwala maina a bona, dingwaga le go feleletsa polelo.

**94** Ditshamekisi tse ke di ratang 62  
Dirisa alefabeto go kopanya maronthorontho go bopa setshwantsho  
Go kwala: Feleletsa dipolelo o dirisa ditshwantsho le mafoko a a balotlsweng jaaka kaedi.  
Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya tl,mp,kh,gw,ts.  
Tirwana ya Boitumediso: Tlhaola dilwana go ya ka diroto kana dimmanki tse di nepagetseng.

**95** Dikolotswana tse tharo 64  
Go bua ka ga setshwantsho.  
Buisa kgang ya Dikolotswana tse tharo.

## Thitokgang 7: Kwa re nnang teng

## Kgweditharo 4 – Beke 1-4

97 Tleliniki 68

Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa kgang ya khathunu.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya tse, tl, ng.  
Go kwala: Ikatise go kwala Oo.  
Go kwala: Kopolola polelo.  
Go kwala: Thala setshwantsho ka ga go lwala le go kwala dipolelo di le tharo ka ga setshwantsho.

98 O fole 70

Gakologelwa tatelano ya ditragalo ka go rulaganya ditshwantsho go ya ka dipalo.  
Go kwala: Direla mongwe karata ya 'O fole, o fole'.  
Medumopuo: Buisa dipolelo mme o tlatse mafoko a a tlogetsweng. Tsenya matshwaopuiso mo dipolelong.  
Golaganya mafoko le ditshwantsho tse di nepagetseng.

99 Amo le ngaka ya meno 72

Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa kgang ya khuthunu.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya ng, mm, tlh.  
Go kwala: Ikatise go kwala Pp.  
Go kwala: Kopolola polelo.  
Go kwala: Thala setshwantsho le go kwala dipolelo di le tharo ka ga setshwantsho.  
Go kwala: thala setshwantsho ka ga ka moo o tshwanetseng go tlhokomela meno ka teng le go kwala diolelo di le tharo ka ga sona.

100 Go ithlokemela 74

Go bua ka ga ditshwantsho.  
Go kwala: Kwala polelo ka ga ditshwantsho tse pedi fela.  
Go kwala: Lemoga bontsi.  
Tirwana ya boithabiso: gatisa mme o batle (tsamaiso ya leitho).

101 Pabalesego ya tsela 76

Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya kg, ts, f, g.  
Go kwala: Ikatise go kwala Qq.

Go kwala: Kopolola polelo.  
Go kwala: Thala setshwantsho ka ga go kgabaganya mmila le go se kwalela setlhogo.

102 Pabalesego ya tsela 78

Khalara mabone a pharakano.  
Feleletsa dipolelo ka go tlatse mafoko a a tlogetsweng.  
Golaganya mafoko le letshwao la tsela le le nepagetseng.

103 Dipalangwa 80

Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Boeletsa medumo e e pataganeng ya th.  
Go kwala: Ikatise go kwala Rr.  
Go kwala: Kopolola polelo.

104 Go ya nala 82

Sega mefuta e e farologaneng ya dipalangwa mme o e kgomaretse mo lefatsheng, mo lewatlang kgotsa kwa loaping.

105 Molelo 84

Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya tse.  
Go kwala: Ikatise go kwala Ss.  
Go kwala: Kopolola polelo.  
Go kwala: Thala setshwantsho sa molelo mme morago o kwale ka ga setshwantsho.

106 Molelo 86

Bua ka ga ditshwantsho.  
Go kwala: Kwala dipolelo ka ga ditshwantsho.  
Medumopuo: Batla lefoko le le nang le modumo -tse.  
Gatisa mme o batle. Thusa rasetimamolelo go bona molelo (tsamaiso ya leitho)

107 Kwa sekolong 88

Go bua ka ga setshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya tse, ile, tse.  
Go kwala: Ikatise go kwala Tt.  
Kwala dipolelo ka ga se ba se dirileng mo letsatsing le le fetileng.  
Thala setshwantsho go bontsha se ba ratang go se dira kwa sekolong mme morago ba kwale ka ga setshwantsho.

108 Se re se dirang kwa sekolong 90

Thala setshwantsho sa tsala ya sekolo mme morago o kwale polelo ka ga gagwe.  
Tlatsa madiri a a tlogetsweng go feleletsa dipolelo.  
Golaganya mafoko le ditshwantsho.

109 Fa sekelo se dula 92

Go bua ka ga ditshwantsho.  
Go buisa dipolelo tse dikhutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo e e dirileng ka -ile,tse.  
Kwala dipolelo ka ga se ba se dirileng mo letsatsing le le fetileng le go sedimosa dipolelo.

110 Bosigo 94

Opela: Naledi ele.  
Motshameko wa mafoko wa go boeletsa medumo e e pataganeng le dithakapedi.  
Tatsa mafoko a a tlogetsweng go feleletsa dipolelo.  
Tsenya matshwaopuiso mo dipolelong.

111 Bera Poo e palelwa ke go ntsha tlhogo 96

Tlhaola medumo e e pataganeng le dithakapedi mme o di kopolele mo mabokosong a medumo a a nepagetseng.  
Dira buka ya mesego yak gang ya Poo bera.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya ph,th,ts,tl,nkw,gw.

112 Buisa kgang ya Winnie Poo 96

## Thitokgang 8: Lefatshe la rona

## Kgweditharo 4 – Beke 5-8

113 Maemo a bosa 102

Bua ka ga ditshwantsho.  
Buisa dipudula tsa puo le dipolelo.  
Tiriso ya mafoko: Dithongwamorago kana megatlana -ng, -ph, -tsh  
Ikatise go kwala V  
Thala setshwantsho ka ga maemo a bosa mme o kwale setlhogo sa setshwantsho.

114 Maemo a bosa a eme jang? 104

Go kwala: Kwala dipolelo ka ga ditshwantsho.  
Dirisa mathaodi go feleletsa dipolelo.  
Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya ng, nk, ph, ts, kh.  
Tsenya matshwaopuiso mo dipolelong.  
Farologanya magareng ga diaparo tsa maemo a bosa a a farologaneng?

115 Go na pula ya matlakadibe 106

Bua ka ga setshwantsho.  
Buisa kgang e khutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Boeletsa medumo ya ts, tl, ph.  
Kwala dipolelo tse di nang le mafoko a.  
Ikatise go kwala Ww.  
Thala setshwantsho ka ga pula ya matlakadibe le go kwala dipolelo tse tharo ka ga setshwantsho.

116 Sengwe gape ka ga maemo a bosa 108

Tlatsa maemedi a a nepagetseng go feleletsa dipolelo.  
Buisa tshate ya maemo a bosa mme morago o arabe dipotso tse di ikaegileng ka tshate.  
Tshola tshate ya maemo a bosa ya malatsi a le mathano.

117 Bongie le Amo ba jwala merogo 110

Bua ka ga ditshwantsho tsa ditlha.  
Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a medumo.  
Tiriso ya mafoko: medumo ya tsw, jw, kg.  
Go kwala: Ikatise go kwala tlhaka Xx  
Thala setshwantsho ka ga se o se ratang thata o bo o kwala dipolelo ka ga sona.

118 Go jwala mo tshingwaneng ya rona 112

Speaks about a calendar.  
Answers questions based on the calendar.  
Fills in missing words about the seasons.  
Identifies the season and the animals and plants in a picture.

119 Kwa serapeng sa diphologolo 114

Bua ka ga setshwantsho.  
Buisa dilebole le kgang e khutshwane  
Tiriso ya mafoko: Boeletsa medumo ya ng, gw, th, kg  
Go kwala: Ikatise go kwala tlhaka Yy.  
Kwala lenaneo la merogo e e mo setshwantshong.  
Tlhaola maungo le merogo mme o kwale polelo ka ga tse o di ratang.

120 Diphologolo tse di tlhaga 116

Bua ka ga ditshwantsho.  
Tlatsa madiri go feleletsa dipolelo.  
Tsenya matshwaopuiso mo dipolelong.  
Sega ditshwantsho tsa merogo mme o di kgomaretse mo baatshateng.

121 Ditlha 118

Buisa kga e khutshwane le dilebole.  
Tiriso ya mafoko: Boeletsa medumo ya kh, th, tlh, ts.  
Ikatise go kwala Zz.  
Kwala ka ga diphologolo tse di mo setshwantshong.

122 Malatsi, dibeke le dikgwedi 120

Naya maina a dikarolo tse di farologaneng tsa diphologolo tse pedi.  
Go kwala: Feleletsa tshate ka ga diphologolo.  
Tlatsa mafoko a a tlogetsweng go feleletsa dipolelo.  
Sala ditaelo morago go feleletsa sethalo kana setshwantsho.

123 Lewatle 122

Bua ka ga setshwantsho.  
Buisa dilebole le kgang e khutshwane.  
Tiriso ya mafoko: Medumo ya tsw, th, kg.  
Thala setshwantsho sa phologolo ya lewatle mme o kwale polelo ka ga yona.

124 Ka fa tlase ga lewatle 124

Golaganya maronthorontho ka tatelano ya alefabeto go feleletsa setshwantsho.  
Tlatsa maina a dithapi go feleletsa dipolelo.  
Tsenya matshwaopuiso mo dipolelong.  
Batla mme o sekeletse medumo ya s,tsh,ng,th,kh.  
Tirwana ya Boitumediso: gatisa mme o batle.

125 Tlo Bubu o a latlhaya 126





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Amo o na le katse.



Jabu o na le papagae.



Bongi o na le ntšwa.



Ati o na le katse le legotlo.



Letlha:

Mafoko a tlwaelo



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

peba  
le  
katse

katse	hoko	Ben
na	loga	tema
peba	joka	mena



A re bapiseng

Golaganya dikarata tsa mafoko go tswa kwa morago ga buka le mafoko a a mo polelong e.

Katse e na  
le peba.



a a

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng




A A



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Katse e na le peba.

Morutabana: Saena

Letlha

3



A re kwaleng

Tlatsa ka tlhaka e e nepagetseng gore lefoko le tsamaelane le setshwantsho.



katse

\_\_\_ ini

\_\_\_ etshe

pi \_\_\_

p \_\_\_ ne

ke \_\_\_

\_\_\_ ini

\_\_\_ utshe

pi \_\_\_

p \_\_\_ ne



A re kwaleng

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditse mo sekaong.

a

K@tse le peb@a di r@t@a n@m@a.

e

Ben o tsere pene ya me.

i

Pitse e latswa pitsa.

o

Pitsa e bolelo mme kopi ga e bolelo.

u

Mmu ole o maruru. O a dula.




Letlha:



Boitumediso

Sala morago ditlhaka tse. Di khalare. Morago bua gore a phologolo e ka nna seruiwaratwa kgotsa seotswana se se siameng.



Tiriso ya mafoko

Ikatise go kwala leina la gago.

Two horizontal lines for writing the name of the bird.

Morutabana: Saena  Letlha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

O ka re ke ka bo ke na le tlhapi.



A re buiseng

Se ke ntšwa.

Sele ke katse.

Ba na le ditsuane.

O ka re ke ka bo ke na le tlhapi.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

katse	se	tlhapi
tsuane	sele	tlhapa
tse	seo	tlhola



Letlha:

Mafoko a tlwaelo

ke  
rata  
mo



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

O	ka	re	ke	ka
bo	ke	na	le	tlhapi.



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng




b b

B B



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Se ke ntšwa.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo e o akanyang gore e tlaa nna seotlwana se se siameng. Bolelela tsala ya gago gore ke eng o akanya gore e tlaa nna seotlwana se se siameng.



Tiriso ya mafoko



Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditse mo sekaong.

s	S e ke ntšwa ya me.
ts	Amo o na le katse le hutshe.
mm	Mmu ole o maruru.
kh	Khudu e utlwa modumo.
tl	Ke tlaa reka nama gompieno.
th	Re tlola thata.



Boitumediso

Sega diphologolo tse di mo tsebeng ya 28 mme o di kgomaretse mo setshwantshong se se nepagetseng.



Letlha:



Boitumediso

Ke diphologolo dife tse di nnang diotlwana tse di siameng?  
Ke diphologolo dife tse di tlhaga? Ke diphologolo dife tse di nnang mo polaseng?



Morutabana: Saena


Letlha

9



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Go maruru mo mmung.  
 Letsatsi le phirima leng?  
 Ke rata go nna mo letsatsing.  
 Monna o nna mo mmetsheng.



Letlha:

Mafoko a tlwaelo

kwa  
lewatle  
dula



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

khudu	khiba	khemo
khumo	khona	khiro
khurumela	khemisi	khalara



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Go	maruru	mo
----	--------	----

mmung.
--------



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



c c
-----

C C
-----



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Go maruru mo mmung.



Blank handwriting practice lines.

Morutabana: Saena

Letlha

II



A re kwaleng

Tlatsa ka tlhaka e e nepagetseng gore lefoko le tsamaelane le setshwantsho. Dirisa nngwe ya ditlhaka tse.

a

e

i

o


u



k \_ ts \_



k \_ p \_ s \_



b \_ b \_



th \_ p \_



p \_ b \_



ntšw \_



s \_ nth \_ g \_



th \_ p



b \_ l \_




l \_ ts \_ ts \_



p \_ n \_



j \_ k \_



l \_ t \_



š \_ t \_



p \_ ts \_



b \_ s \_



z \_ p \_



mm \_ tsh \_



b \_ n \_



b \_ t \_

Letlha:



A re kwalleng

Jaanong thala mola go golaganya tlhakakgolo le tlhakannye.

a	e	i	o	u
u	o	e	i	a



Boitumediso

Sekeletsa setshwantsho se se sa tsamaelaneng le setlhopha. Morago o kwale leina la setlhopha sengwe le sengwe. Dirisa mafoko a go go thusa.

maungo

dijwalo

diaparo

dikatse

dikoloi

	dintšwa
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____

Morutabana: Saena

Letlha

13



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Mmu ruri o maruru kwa lewatle.  
Ruri re rata go dula mo mmung.  
Khudu e utlwa modumo.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

re  
tla  
thata

maruru	mmetshe	monna
mmu	mmu	nna
dula	mmino	nonne



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo dipolelong tse.

Ruri	re	rata	go
dula	mo	mmung.	



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



d d

D D



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Rurire rata go dula mo  
mmung.

Blank handwriting practice lines.



A re kwalleng

Bapisa mafoko a le ditshwantsho tse di nepagetseng.

taboga

akga

tlola

raga

dula

thuma

ema

hema



Tiriso ya mafoko

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

tl Mosimane o **tl**ola lebota.

tl Ben ke ntšwa e ke e tlotlang.

tl Go tla letsatsi le le bolelo.

tl Ke batla go tshameka le bona.

tl Ke tlaa reka nama gompieno.

tl Tlaya re ye kwa kerekeng.



Letlha:



A re bapiseng


Bapisa mafoko a le setshwantsho se se nepagetseng. Morago sekeletsa tl mo lefokong lengwe le lengwe.



setlolo



tlola



tlatsa



tlou



Boitumediso

Thusa bana ba go bona phaka.



Morutabana: Saena

Letlha

17



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



legapu

bebetsididi

taboga



A re buiseng

Re rata go tlola.

Amo le Ati ba tlola **thata**.

Ntšwa ya me, Ben, e **thuma** thata.

**Thiba** Ben! Thiba!



Letlha:

Mafoko a tiwaelo



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

reka  
tlaa  
o

thata	thusa	thipa
thuma	thiba	thaba
thula	thini	tholo



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Re tlola thata.

Ben o a thiba.

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



e e E E




A re kwaleng

Kopolola polelo.

Re tlola thata. Thiba Ben.

Blank handwriting practice lines.



Boitumediso

Bua le tsala ya gago ka ga ditshwantsho tse pedi tse. Go diragala eng?




Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Bua ka ga setshwantsho. O bona eng?



Tiriso ya mafoko

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditse mo sekaong.

ng	Ke ma <b>ng</b> yole?
ng	Ke Ati a tlang la bobedi.
ng	Ben o boif a lengau.
ng	Emang ka dinao.
ng	Ngaparela motsadi wa gago.
ng	O supediwa se, mo sekaong.





A re bueng

Jaanong bua le tsala ya gago ka ga ditshwantsho tse pedi tse. Go diragala eng?



Boitumediso

Feleletsa mafoko a gore a tsamaelane le setshwantsho. Dirisa **ng** kgotsa **kh**. Re go diretse ya ntlha.



ema **ng**



rema \_\_\_\_\_



le \_\_\_\_\_ au



\_\_\_\_\_ udu



se \_\_\_\_\_ i



\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

O kwa lebenkeleng.

O ya go reka eng?

O tlaa reka ditšhipisi, **tšhise**, nama le maši.

Letlha:

Mafoko a tlwaelo

ke  
akanya  
gore



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tšhise	tšhipisi	watšhe
tšhupu	tšhelemela	tšhepisi
tšhona	tšhouka	thitšhere



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

O	kwa	lebenkeleng.
---	-----	--------------



f f

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



F F



A re kwaleng

Kopolola polelo.



O kwa lebenkeleng.

Morutabana: Saena

Letlha

23



A re direng

Tlatsa ka š mo tshimologong ya lefoko lengwe le lengwe.  
Morago o bapise mafoko le ditshwantsho tse di nepagetseng.



š olo

aka




emi

opo



se abo

iti



ABC Tiriso ya mafoko

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

š	O rata se š abo sa nama.
š	O robetse mo godimo ga šiti.
š	O nwa maši.
š	O bona šaka.
š	Mmaagwe o apere šolo.
š	Rre o tlhatswa koloji ka šemi.



Boitumelo

Lebelela setshwantsho, morago o kwale lenaneo la dilo tsotlhe tse a di rekileng kwa lebenkeleng.



_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Buka e e siame thata.

Nnyaya, Ben. Ema, ntšwa ke wena o a tshwenya!




A re buiseng

Ba buisa buka e kima.

Morago Ben a ba tlolela.

Bona, Ben ke ntšwa e e itumedisang.



Letlha:

Mafoko a tlwaelo



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

wena  
buka  
bona

ba	bala	bale
buisa	bona	besa
buka	bina	betsa



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Ba buisa buka  
e kima.



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



g g

G G



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Ba buisa buka e kima.



A re direng

Tlatsa mafoko a a se yong mo dibukeng tse.



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka go bontsha gore:

Ke dibuka dife tse dikima?

Ke dibuka dife tse ditshesane?

Ɖala gore ke dibuka di le kae tse di mo mabokosong.

khibidu	
serolwana	
pinki	

tala	
botala jwa legodimo	
phepole	



Letlha:



A re kwalleng

Feleletsa mafoko gore a tsamaelane le setshwantsho. Dirisa nngwe ya ditlhaka tse.

a e i o u



p i t s a

p \_ \_ t s \_ \_

b \_ \_ k \_ \_


kg \_ \_ t s \_ \_ n \_ \_

b \_ \_ l \_ \_

b \_ \_ n \_ \_

ngw \_ \_ n \_ \_

ngw \_ \_ d \_ \_



Boitumediso

Thusa bana go batla balunu e e tshwanang le dihempe tsa bona.



Morutabana: Saena

Letlha

# Dibera tse tharo



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko a mme morago o thuse Mmamoritshana (Goldilocks) le Beranyana go a tlhola go ya ka mabokoso a medumo ya ntlha e e nepagetseng.

ila    ele    efe    upa    uta

ota    ina    ama    aga    ora    opa

ala    utlwa    epe    itsa    ura



a

---



---



---

e

---



---



---

i

---



---



---

o

---



---



---

u

---



---



---

1

2

3

4

5



**Dibuka tse di buisiwang:**  
 Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.





Ke mang yo a ntseng  
a robala mo bolaong  
ba me?

O intshwarele, ke  
jele dijo tsa gago.

O tsala ya me  
ya botlhokwa.



# Dibera tse tharo



Ngwana wa Bera o itumetse.  
O na le tsala e ntšhwa.



Mmamoritshana o a tsoga.  
O tshogile.

14

A re phutholole maoto  
fa bogobe bo sa ntse bo  
tsidifala.



Bogobe bo bolelo thata.

3

Bogobe jo bo siame  
thata.



Dibera tse tharo di apaya  
bogobe.

2

Mme e bile  
ke yole.



15

Ke mang yo a ntseng a robala mo bolaong ba me?



Ke eletsa o ka re ke ka bo ke na le tsala.



Ngwana wa Bera ga a na ditsala dipe.

12

5

Bolao bole bo popota thata.

Bolao bo bo siame fela.

Bolao boo bo boleta thata.



O ya go robala.

8

9

Ke tshwerwe ke tlala thata. Ke nkgelela dijo tse di monate.



Mmamoritshana o bona ntlo ya bona.

6

Ke mang yo a ntseng a ja bogobe ba me?



Ke mang yo a ntseng a ja bogobe ba me? Bogobe ba me bo fedile.

11

Ke mang yo a ntseng a ja bogobe ba me?



Bogobe jole bo bolelo thata.

Ijoo bo maruru thata.



Jo bo siame fela.

O utlwelela bogobe.

10

7



Boitumediso

Khalara setshwantsho se sa dibera tse tharo. Batla leswana, llori, tshupanako kgotsa watshe, thai ya dikatsana, boraše jwa meno le kgetsana ya letsogo.





A re direng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Gompieno ke letsatsi la botsalo la ga Amo.

Rotlhe re a **opela** e bile re a bina.Amo o **butswela** dikerese.

Re opa diatla.

Dijo ke ntletsentletse.



Letlha:

Mafoko a tlwaelo

tshameka  
rotlhe  
botsalo



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tshameka	butswela	moletlo	opela
tshela	tswela	tlelapa	apole
tshaba	tswina	tlelase	apola



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



h h

H H



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Re a opela e bile re a bina.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho

Blank writing lines for practicing the exercise.



A re kwaleng

Leina la me ke \_\_\_\_\_ .

Ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_ .

Letsatsi la me la botsalo ke \_\_\_\_\_ .



A re direng

A re opeleng pina.



O golegole.  
O golegole.  
O lekane le tlou.  
Hip-hip Hureeee!



A re direng

Tlhophwa mme o tlatse ditlhaka tse di nepagetseng mo tshimologong ya lefoko gore lefoko le golagane le setshwantsho se se nepagetseng.



___ela	tsh	___aba
___ou	tl	___ola
___ina	tsw	___aya
___ipa	th	___aba
___udu	kh	___iba





Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

tsh	O tshameka le ngwana.
ng	Ke rata go ya toropong.
tl	O tlolatlola mo godimo ga tlou.
th	A o bona thaba ele?
kh	Khudu e gonyetsa tlhogo.



Boitumediso

Gatisa maina a dikgwedi mo khalentareng ya malatsi a botsalo. Morago o tlatse leina la gago mo kgweding ya letsatsi la gago la botsalo. Tlatsa maina a ditsala tsa gago mo dikgweding tsa malatsi a bona a botsalo.

## Khalentara ya malentsi a batsa

Ferikgong

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tlhakole

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Mopitlwe

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Moranang

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Motsheganong

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Seetebosigo

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Phukwi

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Phatwe

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lwetse

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Diphalane

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ngwanaitseele

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sedimonthole

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



A re buweng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

E ne e le ka Mosupologo.

Re ne re ya go tshameka dipidipidi kwa letamong.

Re ne ra tsamaya.

Amo o ne a wa mme a gobala **letsogo**.

Ben wa ntšwa o re bone.



Letlha:

Mafoko a tswaelo

tshameka  
mme  
ne





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

mme	letsogo	nnete
mmaagwe	tsena	nne
mmino	tsala	nnipi

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Re ne ra ya kwa letamong.

Blank handwriting practice lines



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho

Blank handwriting practice lines



A re kwaleng

Ke la bokae gompiono? Tsenya X fa thoko ga leina la lona. Sekeletsa letsatsi la gago le o le ratang. Ke la bokae ka moso? Tsenya letshwao ✓ fa thoko ga leina la lona.

Sontaga		Mosupologo		Labobedi	
Laboraro		Labone		Labotlhano	
Lamatlhatso		Sontaga			

Morutabana: Saena

Letlha

# Malatsi a beke



A re kwaleng

Ke letsatsi lefe la beke le o le ratang?

Thala setshwantsho go bontsha gore o rata go dira eng mo letsatsing le o.



A re kwaleng

Labone

Laboraro

Medumo

Kwala malatsi a mo diphatlheng tse di nepagetseng.

Mosupologo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

Lamatlhatso

Sontaga
Labobedi
Labotlhano

nt	Re tsene mo te <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">nt</span> eng.
tl	Ke tlaa reka seruiratwa.
kw	O ile kwa disorokising.
kh	Rametlae o bona kudu
ng	Go na le lesea le le lelang.



Letha:



Boitumediso

Thusa Ati le Amo go ya gae ka pabalesego.



Morutabana: Saena

Letha



A re buiseng

Re ya kwa serapeng sa diphologolo.

Dinonyane di a **opela** e bile di **phophotha diphuka** tsa tsona.

Kwena e **robetse**. Tau e a rora.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

kwena	diphuka	robetse	opela
kwala	phophotha	senyetse	pela
kwano	phutha	gatsetse	pitse

Letlha:

Mafoko a  
tlwaelo

kwa  
tsona  
ya



A re  
kwaleng

Re bona segwagwa.



Kopolola polelo.

Blank handwriting practice lines.

Kwala polelo ka ga setshwantsho

Blank handwriting practice lines.

Morutabana: Saena

Letlha

# Diphologolo kwa serapeng sa diphologolo



A re kwaleng

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

kwena

tau

dinonyane



\_\_\_\_\_ e robetse mo letsatsing.



\_\_\_\_\_ phophotha diphuka tsa yona.



\_\_\_\_\_ e a rora.



A re kwaleng

Leina la me ke \_\_\_\_\_  
Phologolo e ke e ratang ke \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e na le methaladi.



A re kwaleng

Kopolola ditlhaka.

j j

J J



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditse mo sekaong.

ph

O apara mosese o ka phi rimane.

ny

Nonyane e phophotha diphuka tsa yona.

th


A o bona thaba ele?

r

Tau e a rora.

kh

Khudu e gonyetsa tlhogo.



Letlha:

Thusa bana go bona diphologolo. Fa o bona phologolo, kwala leina la yona ka fa tlase ga setshwantsho.

Boitumediso



kgabo

tlou

kwena

mmutlanyana

thutlwa

pitse e tilodi

segwagwa

khudu

kubu



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng



**Rotlhe** re mo polaseng.

Rapolasa o **kgweetsa** terekere.

O **jwala** dinawa.

Re bona maši go **tswa** mo dikgomong.

Re bona mae go **tswa** mo dikgogong.



Letlha:

Mafoko a  
tlwaelo



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

kgweetsa	tswa	rotlhe
kgwedi	tswaya	tlhopha
kgwebo	tsweetswee	tlhoga

ke  
re  
tswa  
mae



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



k k

K K



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Tswaya ka tswina ya gago.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho



A re kwaleng

Leina la me ke \_\_\_\_\_ .

Ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_ .

Sekolo sa me ke \_\_\_\_\_ .

Ke mo Mophatong wa \_\_\_\_\_ .

Morutabana: Saena

Letlha



## A re direng

Dira medumo e e dirwang ke diphologolo tsa polasa.  
Tsala ya gago e fopholetse gore o phologolo efe.



## A re kwaleng

Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng.

mosese

tlhaga

Dipidipidi

bele


terekere

Rapolasa o kgweetsa



\_\_\_\_\_ di thuma mo letamong.

Dikgomo di ja



Mosetsana o apere



\_\_\_\_\_ o mošwa.

Rapolasa o letsa



## Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditse mo sekaong.

tlh

Dikgomo di ja (tlh)aga.

kgw

Rapolasa o kgweetsa terekere.

tsw

Bana ba rata tswina.

tšh

Tšhise e tswa mo mašing.

ng

Ke mang yo o opelang?







Letlha:



A re direng

Thala mola go bontsha gore re bona eng go tswa mo diphologolong tse.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



dithuthuntshwane



tlou



tente ya disorokisi

tau



rametlae

bana



A re buiseng

Re tsene mo tenteng.  
Sili e tshameka ka bolo.  
Tau e re bontsha meno a yona.  
Re opela borametlae magofi.



sili

Letlha:

Mafoko a tlwaelo



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tshameka  
yona  
opela

tlhaga	bontsha	tente	tsididi
tlhola	ntsha	nteletse	tsena
tlhotsa	ntshela	ntime	tsela



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



Handwriting practice line with a vertical bar and a dotted line for tracing.

Handwriting practice line with a large 'L' and a dotted 'L' for tracing.



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Handwriting practice line with the sentence 'Re tsene mo tenteng.' in dotted letters for tracing.



Blank handwriting practice lines.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho

Blank handwriting practice lines.



A re kwaleng

Leina la me ke \_\_\_\_\_.

Ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_.

Ke batla go ya kwa \_\_\_\_\_.

Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Thala phologolo e o e  
ratang mo sekipeng  
se. Kwala leina la yona  
mo phatlheng e e  
filweng.







A re kwaleng

Tlatsa ka **di** mo mafokong a gone setshwantsho sengwe le sengwe se  
bontsha dilo tse di fetang bongwe.




\_\_\_apole




\_\_\_kgomo



\_\_\_terekere



\_\_\_pidipidi



\_\_\_tlou



\_\_\_tau

Letlha:



Medumo


Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

nt	Re tsene mo te <b>nt</b> eng ya disorokisi.
kw	Go dirwa metlae kwa teng.
ts	Ke tsene ka lekgolo la diranta.
tl	Ke batla go boela kwa teng.
ng	Lesea le le lelang le fiwa yokate.



Boitumediso

Golaganya ditlhaka go bona gore phologolo e ya disorokisi ke efe.



Morutabana: Saena

Letlha

55



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



bebetsididi

bolo

batshameki ba  
kgwele ya dinao

folaga



A re buiseng

Gompieno ke Lamatlhatso.

Re ba bogela ba tshwere bolo.

Ke tshwere lebebe le le tsididi.

Le tshologela mo diatleng. Ke a le latswa.

Re opela Bafana diatla.



Letlha:

Mafoko a  
tiwaelo



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Bolo  
jang  
ba

lat <b>s</b> wa	t <b>sh</b> ologela	t <b>sh</b> were	diat <b>l</b> a
t <b>s</b> wala	t <b>sh</b> ologa	t <b>sh</b> wenyega	bat <b>l</b> a
t <b>s</b> weets <b>w</b> ee	t <b>sh</b> ot <b>s</b> e	t <b>sh</b> wene	let <b>l</b> apa



Kopolola ditlhaka. A re kwaleng




m m

M M



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Ke tshwere bebetse didi.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho



A re kwaleng

Leina la me ke \_\_\_\_\_ .  
 Ke rata go bogela \_\_\_\_\_ .  
 Ke rata go ja \_\_\_\_\_ .

Morutabana: Saena

Letlha

# Motshameko o ke o ratang



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha motshameko o o ratang thata.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sa gago.

---



---



---



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse.



tlhapi



kwena



tsuane



sentsho



tshwene

Se ke \_\_\_\_\_ .

Se ke \_\_\_\_\_ .

Se ke \_\_\_\_\_ .

Se ke \_\_\_\_\_ .

Setlhako se se \_\_\_\_\_ .

Letlha:



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditse mo sekaong.

ts	Kajeno go <b>ts</b> ididi.
kgw	O raga kgwele.
nk	O kwa lebenkeleng.
ntsh	O rwele setlhako se sentsho.
kw	Kwena e arametse letsatsi.



Boitumediso

Bua ka ga metshameko e mebedi e mme o bolelele tsala ya gago gore e tshwana ka eng le gore e farologana ka eng.



Jaanong batla mme o sekeletse dilo tse di mo setshwantshong. Tshwaya mo mabokosong fa o di bona.

bebetsididi	
lebanta	
setena	
tlhapi	

setlhako	
diporele tsa letsatsi	
tsuane	
folaga	

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Re mo lebenkeleng la ditshamekisi.  
 Re bona dimpopo, diboloko le dikoloji.  
 Leba **tshwene** le **phazele**.  
 Re bona ditshamekisi tse dintsi.



Letlha:

Mafoko a tswaelo

bona  
rata  
dife



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

mpopo	tsebe	tshwene	ntshidila
mpepa	tsele	tshwara	ntsha
mpitsa	tsididi	tshwana	ntsho



A re kwaleng

Kopolola ditlhaka.


n n

N N



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Re a tshameka e bile re a opela.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho



A re kwaleng

Leina la me ke \_\_\_\_\_ .  
 Ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_ .  
 Ke rata go tshameka ka \_\_\_\_\_ .

Morutabana: Saena

Letlha


61

# Ditshamekisi tse ke di ratang



A re direng

Golaganya maronthorontho go bona gore setshamekisi se ke eng.



A re kwalleng

Kwala setshamekisi se ngwana mongwe le mongwe a se ratang. Dirisa mafoko a go go thusa.

mpopo

diboloko

thedibera

koloi

teroko

Amo o batla



\_\_\_\_\_.

Bongi o batla



\_\_\_\_\_.

Amo o batla



\_\_\_\_\_.

Lesea le batla



\_\_\_\_\_.

O na le



\_\_\_\_\_ e khibidu.



Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.

Mongwe le mongwe  
wa rona o tshwanetse  
go aga ntlo.



Re tshwanetse  
go itshireletsa  
kgatlhanong le  
phiri.

Ke tlaa aga ntlo  
ya me fa.

4

Ijooo! Go  
bolelo!



Ba baya pitsa ka fa tlase ga  
tafole.

13



Ga re boife phiri e kgolo e e  
bosula, phiri e kgolo e e bosula,  
phiri e kgolo e e bosula.

16



# Dikolotswana tse tharo



1



Ijoo! ijoo! Ke tshabela ruri.

Re tshwanetse go tlhokomela phiri e kgolo e e bosula.

Ke tshwerwe ke tlala thata. Dikolobe tseo di bonala di le monate. Ke tlaa di ja ka dijo tsa dilalelo.



Phiri e bona dikolotswana. E tshwerwe ke tlala thata. E batla go di bolaya e di je.



Sala sentle, mma.

Re ya go nna mo dintlong tsa rona.

Re itumetse.

Dikolotswana tse tharo di tswa mo gae. Di tshwanetse go ikagela dintlo tsa tsona.



Ga re boife phiri e kgolo e e bosula.

Mme phiri ya tshaba, ya tshabela ruri. Ya se ka ya tlhola e boa.

Ka pele, bedisa metsi.



Dikolotswana di baya pitsa ya metsi mo setofong mme phiri e fologela ka tšhemene. Dikolotswana di o potologa pitsa e e mo molelong.

12



Ke tlaa aga ntlo ya me ka bojang. Go tlaa nna bonako thata. Morago ke tlaa kgona go tshameka.

5



E-e, nnyaya, nnyaya!

Kolotswana, mpulele.

Phiri e hemela kwa godimo thata mme e butswela ntlo gore e wele fa fatshe. Kolotswana e tabogela kwa go abuti wa yona kwa ntlong ya dithobanyane.

8



E-e, nnyaya, nnyaya!

Kolotswana, mpulele.

Phiri e hemela kwa godimo thata mme e butswela ntlo gore e wele fa fatshe. Kolotswana e tabogela kwa go ausi wa yona kwa ntlong ya ditena.

9



Ke tlaa aga ntlo ya me ka dithobanyane. Go tlaa nna bonako thata. Morago ke tlaa kgona go tshameka letsatsi lotlhe.

6

E-e, nnyaya, nnyaya!

Phiri e hemela kwa godimo, e hemela kwa godimo, e hemela kwa godimo thata. Mme kausu ya gago ga e we. Morago e palama mo marulelong.

11

Kolotswana, mpulele.



Ke tlaa aga ntlo ya me ka ditena. Go tlaa tsaya nako e telele thata. E tlaa tia.

10


7



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditsewe mo sekaong.

tl	Lesea le tshameka ka <b>tl</b> ou.
mp	Ba reka mpopo.
kh	O kgweetsa teroko e khibidu.
gw	Fred ke segwagwa.
ts	Ke tshotse bebetsididi.



Boitumediso

Thusa go phepafatsa. Aroganya dilo tse go ya ka dimmanki tse di nepagetseng. Thala mola go tswa mo selong sengwe le sengwe go ya kwa mmanking o o nepagetseng.

**Diboloko** basket items: jeresi, hempe, bokhate, borukgwe, ditlhako, kuku.

**Phazele** basket items: llori, thedibera, teroko, kuku.

**Tshisi** basket items: namune, apole, mpopo, maši.



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Ke a lwala.



Amo o a lwala.

A re ye kwa  
tleliniking.



Mmaagwe o mo isa kwa tleliniking.

A re buiseng




O tshwanetse  
go nwa dipilisi.



Ngaka e tthatlhoba Amo.

Nwaa molemo o.  
O tlaa ikutlwa  
botoka ka moso.



Ke a leboga Mma.

Ngaka ya re Amo a nne mo bolaong.

Letlha:

Mafoko a tlwaelo

robala  
kwa  
mmaagwe



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

setse	tleliniki	robetseng	ngaka
tshwanetse	tlaa	tleliniking	ngala
robetse	tlala	mmung	ngapa



Kopolola ditlhaka.


A re kwaleng



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Amo o ile kwa ngakeng.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga fa o ne o lwala. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.

Blank writing lines for practice

Blank writing area for practice

Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditswantshong go bontsha tatelano e e nepagetseng.



A re kwaleng

Direla mongwe yo o itseng gore o a lwala karata ya, "O fole."



A large sheet of lined paper for writing.



Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditse mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.



tleliniki	Amo o ile kwa tleliniki ng
lwala	O ne a lwala
nwa	O tshwanetse go nwa dipilisi
tshwanetse	Amo o tshwanetse go robala
o	O fodile



Thala mola go golaganya ditshwantsho tse le lefoko le le nepagetseng le le nang le ng.



Illustrations of children performing various actions: sitting, running, playing, sleeping, dancing, eating, talking, and playing with a ball.

lelang

tlolang

opelang

tsamayang

emeng

tabogang

buang

dulang

pentang

robalang

jang

nwaang



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Leino la me le a opa.



A re ye kwa ngakeng ya meno.

A re buiseng



ngaka ya meno

mooki


setulo

O se ka wa ja dimonamone.



mmaseke

terili



boraše jwa meno

sesepa sa meno

phousetara

Gakologelwa gore o tshwanetse go gotlha meno a gago letsatsi le letsatsi.



Ke a leboga. Ke ikutlwa botoka.

Letlha:

Mafoko a tlwaelo


a  
kwa  
gago



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

ngaka	mmaagwe	gotlha
lelang	mmung	tlhapa
opelang	mmona	tlhoga



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



p p

P P



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Amo o ile kwa ngakeng ya meno.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga ka moo o tshwanetseng go tlhokomela meno ka teng. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.

Blank writing lines for the monkey's story.

Blank writing area for the monkey's story.

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Ditshwantsho tse di re bolelela gore re dire eng?  
Bua le tsala ya gago ka ga se.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga tse pedi tsa ditshwantsho tse.

Four horizontal blue lines for writing answers.



A re kweleng

A go na le l kgotsa 2? Khalara boloko e e nang le lefoko le le siameng.




katse

dikatse



segwagwa

digwagwa




pidipidi

dipidipidi



leino

meno



seatla

diatla




lona

dinao



Boitumediso

Thusa Amo go batla tsela ya go ya kwa ngakeng ya meno. Thusa Amo go batla tsela ya go ya kwa tleliniking.





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Leba kwa molemeng.



Leba kwa mojeng.



Leba kwa molemeng gape.



Morago o kgabaganye.



A re buiseng



O tshwanetse go leba matlhakore oomabedi

fa o kgabaganya.

Ema, leba kwa molemeng le kwa mojeng.

Leba kwa molemeng gape.

Morago o kgabaganye.



Letlha:

Mafoko a tiwaelo

gape  
le  
leba



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

kgabaganya	tsela	fa	aga
kgopa	tsena	fodile	gape
kgetse	tsala	fela	goga



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



q q

Q Q



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Morago o kgabaganye.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga go kgabaganya mmila. Morago kwala setlhogo sa setshwantsho sa gago.

Blank writing lines for practicing the exercise.

Blank writing area for practicing the exercise.

Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Khalara mabone a diroboto. Fa thoko ga mmala mongwe le mongwe, kwala leina la ona. Morago bua gore mmala oo o go bolelela eng. Tlatsa mafoko a mo diphatlheng tse di nepagetseng.

tsamaya

leta

ema



Leina la mmala		O tshwanetse go dira eng fa o bona mmala o?
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #add8e6;"/>		<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #add8e6;"/>
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #add8e6;"/>		<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #add8e6;"/>



A re kwaleng

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

ema

fa

o

kgabaganya

molema

Re leba kwa **moleme**ng le kwa mojeng.

Leba pele o kgabaganya

Ema fa lebone le le lehibidu

Kgabaganya fa lebone le le letala

O na le ntšwa ya gagwe



Letlha:



A re bapiseng

Golaganya lefoko le letshwao la tsela le le nepagetseng.



bana ba a  
kgabaganya



ema



fapogela  
molemeng



fapogela mojeng



ga go tsenwe

dibaesekele ga  
di a letlelelwa



Morutabana: Saena

Letlha

79



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Mme Thakadu o kgweetsa Gauterena.

**Terena** e lebelo **thata**.

Ke ya sekolong ka bese.

Ke palama kwa boemelong jwa bese.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukating ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

thata	thusa	thipa	terena
thari	thero	thapa	thata
thaba	thelela	thopa	tonki



Letlha:

Mafoko a tlwaelo



A re kwaleng

Kopolola ditlhaka.



ya  
kgona  
thata

r r

R R



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Okgweetsa Gauterena.




Morutabana: Saena

Letlha



A re direng

Sega mefuta e e farologaneng ya dipalangwa. Morago o di kgomaretse mo diphatlheng tse di nepagetseng mo ditshwantshong tse.





Letha:



Morutabana: Saena

Letha





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



mosi

helikopotara

rasetimamolelo

molelo

llere

rasetimamolelo

setimamolelo

lethompo



A re buiseng

O **tsamaetse** kwa lebenkeleng.

Ke bone molelo mo lebenkeleng.

Boraditimamolelo ba **sianetse** kwa molelong.Ba **dirisitse** llere e telele le lethompo le leleele.

Letlha:

Mafoko a tswaelo

morago  
kile  
molelo



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

thaisit <b>se</b>	tlhatswit <b>se</b>	tlot <b>se</b>
eledit <b>se</b>	tshot <b>se</b>	bedit <b>se</b>
sianet <b>se</b>	tsamaet <b>se</b>	dirisit <b>se</b>



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



s s

S S



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Ba sianetse kwa molelelong.

Blank handwriting lines.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga setimamolelo. Morago kwala polelo ka ga setshwantsho sa gago.

Blank handwriting lines.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga se se diragalang mo ditshwantshong tse.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga ditshwantsho tse.



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditse mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

ts

Ba siane (ts) kwa molelong.

ts

Re tsametse kwa lebenkeleng

ts

O mo segetse borotho

ts

Ke tloletse kwa godimo le kwa tlase

ts

O ragetse bolo kwa kgakala






Letlha:



Boitumediso

Thusa boraditimamolelo go bona molelo.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Maabane Amo o **tsamaetse** kwa lebenkeleng le Bongji.

Ba **tshameketse** mo lepatlelong.

Ba **tlodile** kgati.

Ba **tlhatswitse** diaparo tsa bona.

Ba **eleditse** maungo a morara.



Letlha:

Mafoko a tlwaelo

tlodile  
bonetse  
tlhatswitse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

ratetse	tlodile	eleditse
tsamaetse	godile	gatsetse
tshameketse	robile	binetse



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



t t

T T



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse pedi ka ga ditshwantsho.



Blank writing lines for practicing the words from the previous section.



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha gore o rata eng kwa sekolong sa gago. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.

Blank writing lines for practicing the words from the previous section.

Blank writing area for practicing the words from the previous section.

Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa tsala ya gago ya kwa sekolong. Morago o kwale polelo ka ga gore ke eng o e rata.

---

---

---

---

---

---

---

---



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse. Morago o tlatse gore bana ba dira eng kwa sekolong. Dirisa mafoko a go go thusa.

opelang

buisang

kwalang

tshamekang



Amo ke ena a \_\_\_\_\_ . Bongile Amo ke bona ba \_\_\_\_\_ .



Ati ke ena a \_\_\_\_\_ . Jabu ke ena a \_\_\_\_\_ .





Boitumediso

Thala mola go ba supetsa tsela.

Ke batla dimonamone.

Jabu



Ke a lwala.

Amo



Leino la me le a opa.

Ati



Ke batla go ithuta.

Bongji




SEKOLO



LEBENKELE



NGAKA YA MENO



BOOKELO




A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Re tshameketse bolotloa ka pele.



Morago re **tlhapile**.



Morago ke **robetse**.

A re buiseng



Re dirile tirogae.



Ke **gotlhile** meno.



Letlha:

Mafoko a tlwaelo

re  
morago  
gago



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

godit <b>se</b>	tlhap <b>ile</b>	gotlh <b>ile</b>
robet <b>se</b>	ape <b>ile</b>	gatset <b>se</b>
tshot <b>se</b>	bak <b>ile</b>	ledit <b>se</b>



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng

u u

u u



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 3 ka ga se o se dirileng kwa sekolong maabane. Thala setshwantsho sa sengwe (l) sa dilo tse.

Blank writing area with horizontal lines

Blank writing area with horizontal lines



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse pedi ka ga ditshwantsho.

Blank writing area with horizontal lines

Morutabana: Saena

Letlha



## A re opeleng

Opelang pina e.



Naledi ele, ya mariberibe  
 Ribela kwa tlase  
 E ye go nwa metsi  
 Metsi ga a yo  
 A nolwe ke kgaupe  
 Kgaupe ga ke mo rate  
 O ratwa ke Masilwane.



## Boitumediso

Dira jaaka e kete ke wena tsala ya gago le ngwana wa bera le Mmamoritshana. Swetsang gore ke mang yo o tlaa nnang ngwana wa bera le gore ke mang yo o tlaa nnang Mmamoritshana. Bona gore ke mang yo o ka kgonang go buisa mafoko a ka bonako thata. Ngwana wa bera o tshwanetse go buisa mafoko otlhe gore a tle a mo thuse go bona tsela ya go ya gae. Mmamoritshana o tshwanetse go buisa mafoko otlhe go mo thusa go bona tsela ya go ya gae.





# Bera Poo e palelwa ke go ntsha tlhogo



Tiriso ya mafoko


Tlhaola mafoko a go ya ka medumo e e totobaditsweng mme o a kopololele mo mabokosong a medumo a a nepagetseng.




phala   thusa   thebe   philo   nkoma   tsebe   tleloko

phepheng   nko   tsala   tlaya   thata   segwagwa

gwaya   phala   gwanta   tsere   nkopa   tlala



<p>ph</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>th</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>ts</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>tl</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>nk</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>gw</p> <hr/> <hr/> <hr/>



Dibuka tse di buisiwang:  
Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.



Sematla ke wena sa bera.

Thusa! Ke palelwa ke go tswa.

Wena bera o a tshegisa.

Letsatsi lengwe tswina ya ga Poo e ne ya fela. A latswa marago a pitsa ya gagwe mme tlhogo ya gagwe ya palelwa ke go tswa.

4



O jele tswina e ntsi thata.

O tlaa tshwanela go ema beke go fitlha o nna mosesane. Ke gona re tlaa kgonang go go ntsha.

Ka jalo, Bera Poo a nna mo mosimeng sebaka sa beke e le nngwe. O ne a palelwa ke go tsena kgotsa go tswa.

13



GOGA! GOGA!

Poo a tswa ka lebelo. O ne a dira eng? A tabogela go bona tswinanyana. Mpa ya gagwe e ne e dumaduma.

16




Bera Poo e palelwa ke go ntsha tlhogo



1

Tlala ke go buisetse kgang.



14

Ditsala tsa me ke tse.



Winnie Poo o nna mo sekgweng.  
O na le ditsala tse dintsi.

3

Leina la me ke Winnie Poo. Ke rata go ja tswina.



Mpa ya ga Poo e aga e tshwerwe ke tlala ya tswina.

2

O se ka wa tshwenyega. Ka bonako o tlaa bo o thusegile.

Ditsala tsa ga Poo di bonala di mo etela letsatsi lengwe le lengwe. Bongi le Chris ba mmuisetsa dikgang.

15

Thusang! Ke  
sotlhometse.

Bolelela Mmutla nyana  
gore a go kgarametse.



Goga!

Goga ka  
maatla!

12



Thusa! Ke palelwa  
ke go tswa.


Sematla ke  
wena sa bera.

Wena bera o a tshegisa.



Letsatsi le lengwe Poo a palama  
setlhare go ntsha tswina mo phagong  
ya dinotshe. Kala ya robega mme a  
palelwa ke go fologa mo setlhareng.

5



Ke batla go etela  
Mmutlanyana. O na le tswina e  
ntsi thata.

Gompiano Poo o ile  
go etela Mmutla mo  
mosimeng wa ona. O ne  
a palelwa ke go tswena ka  
lelati.

8

9



A re thuseng Poo!  
Dinotshe di ya go  
mo loma.

Thuntsha balunu mme  
o tla wela fa fatshe.



Ke rata tswina e. Ke  
jele mabotlolo a le  
lesome fela a yona.

Letsatsi lengwe le lengwe Poo  
o ne a le mo mathateng.

6

11

O feditse tswina ya me  
yotlhe. E fedile fedifedi.



Thusang! Ke palelwa ke  
go tshabela dinotshe.

Poo o jele tswina yotlhe ya ga  
Mmutlanyana. Mpa ya gagwe  
e ne e tletse, tsi!

10

7



Letlha:



A re kwaleng

Thala se o ratang go se dira le ditsala tsa gago mme o kwale dipolelo di le 2 ka ga sona.



Large empty rectangular area with a decorative border of green and orange dots, intended for drawing or writing.



Four horizontal blue lines for writing, starting from the pencil illustration.

Morutabana: Saena

Letlha





A re bueng Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Go mogote.

phatsimo ya letsatsi

phulu

dirilwe boteng

go bogola

go thuma

kwa go seng boteng

Letsatsi le le mogote



Go tsididi.

letlhabaphfo

molelo

dutse

kobo

Letsatsi le le tsididi



Go phefo.

khaete

lerole

hutshe

phefo

ditlhare

ditsebe

Letsatsi le le phefo



Pula e a na.

maru

pula

mokgele

marothodi a pula

jase ya pula

Letsatsi le pula e e nang

Letlha:



Bao ba **thumang** ba ja monate, ba thuma mo letsatsing.  
Pula e e **tshologang** e kolobeditse lefatshe, a re tshamekeng.  
Gompieno re mo **serameng**, tswela kwa ntle o bone pholo.  
**Phefo** e a **phepheula** mme hutshe ya me e phaphaletse ...



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo



ja  
thuma  
letsatsi

serameng	letsatsing	phefo	hutshe
thumang	tshamekeng	phepheula	lefatshe
tshologang	nang	phenyo	metsho





A re kwaleng

Kopolola ditlhaka.





A re kwaleng

Kopolola polelo.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa maemo a bosa a o a ratang. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho.



Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.



A re kwaleng

Dirisa mafoko a go feleletsa dipolelo.

mogote

tsididi


pula


phefo

Jabu o rata fa go le Bongi ga a rate fa go na Amo o fofisa khaete fa go le Jabu le Amo ba rata go thuma fa go le Gompieno maemo a bosa a 

Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditse mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.



ng	Ke pula e na  (ng).
ts	Go tsididi o ka re letsatsi le ka tlhaba
ph	Phefo e phepheula mesese
kh	Phefo e fofisa khaete ya me
nk	O tabogetse kwa lebenkeleng

Letlha:




Boitumediso

Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa pula e na **ka bohibidu**.  
Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa go le mogote **botala jwa legodimo**.  
Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa go le tsididi **ka botala**.  
Morago o thale mola go tswa kwa diaparong go ya kwa mafokong a a nepagetseng.



jeresi



dibutshu



baki



dirampheetšhane



bolousu

sekhafo



borukgwe jo bokhutshwane

jase ya pula



borukgwe jo boleele



sekipa

paka ya go thuma



ditlelafo

borukgwe jo boleele

diporele tsa letsatsi

sekhethe



hutshe



hutshe ya letsatsi

jase



Morutabana: Saena

Letlha

105



A re bueng Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Bongi le Amo ba tshwerwe ke pula ya **matlakadibe**.

**Phefo** e ba tshositse.

E ba phepheulela kwa ntlong.

Ba metsi.

Ga ba **phepa** le e seng. Ba tsena ba **iphitlha**.

Ben o **tlaa** ba fa **maatla**.



Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tsena	tlaa	phepa
tshositse	maatla	iphitlha
setse	matlakadibe	phemo


Mafoko a tswaelo

le  
taboga  
bona



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



W w

W w



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Ba metsi gonne ba netswe ke pula.

Blank handwriting lines.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa pula ya matlakadibe. Kwala dipolelo di le tharo ka ga setshwantsho sa gago.

Blank writing area for the monkey's instructions.

Blank handwriting lines.

Morutabana: Saena

Letlha



A re direng

Feleletsa ditshwantsho tse mme morago o tlatse ka mafoko a a nepagetseng. Dirisa mafoko a go go thusa.

o

ba

bona



Ke dikgakologo. \_\_\_\_\_  
apere mosese o o serolwana.



Pula e a na. \_\_\_\_\_ na le  
mokgele o o botala le bohibidu.



Go mogote. \_\_\_\_\_ rekile  
bebetsididi.



Go tsididi. \_\_\_\_\_ rwele  
dihutshe tse di botala jwa  
legodimo.

Letlha:



A re kwaleng

Buisa dipolelo, morago o tlatse ka mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

O	<b>O</b> na le mosese o o serolwana
Ba	_____ na le dintšwanyana
Ke	_____ mosimane
Ba	_____ tshameka kgwele ya dinao



A re kwaleng

A o mosimane kgotsa o mosetsana?

mosimane

mosetsana

Ke \_\_\_\_\_.



Boitumediso

Lebelela tšhate e e fa tlase. E buise le tsala ya gago. Ditshwantsho tse dinnye di kaya eng?

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano

Bua le tsala ya gago mme o arabe dipotso tse. Morago o kwale dikarabo tsa gago.

Ke letsatsi le go neng go le letsatsi?	_____
Ke letsatsi lefe le go neng go le dikgadima?	_____
Ke letsatsi lefe le go neng go le maru le dikgadima?	_____
Pula e nele ka letsatsi lefe?	_____

Thala maemo a bosa a malatsi a sekolo a matlhano a a latelang. Simolola ka letsatsi la gompiano mme o tswelele go fitlha tšhate e tlala.

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano

Morutabana: Saena

Letlha

109





Letlha:


Mafoko a tlwaelo  
re  
tswa  
naya



Tiriso ya mafoko


Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tswa	jwala	kgogo
tswela	jwa	kgarametsa
tswaka	dijwalo	kgala



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



X X

X X



A re kwaleng

Kwala lenaneo la merogo e e tlhogang e o e bonang mo setshwantshong.




A re kwaleng

Sekeletsa leungo ka bohibidu le merogo ka botala jwa legodimo. Morago o kwale polelo ka ga leungo le o le ratang kgotsa morogo o o ratang.



Morutabana: Saena

Letlha





A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga se  
Amo le Bongji ba se dirang.



A re kwalleng

Buisa dipolelo, morago o tlatse ka mafoko jaaka o supeditse mo sekaong.  
Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

Bongji le Amo ba **jwala** digwete le dinawa.

Dijwalo di \_\_\_\_\_

Ba sega \_\_\_\_\_

Ba bona \_\_\_\_\_ go tswa mo mašwing

Ba \_\_\_\_\_ dijwalo tsa bona letsatsi le letsatsi

jwala

nosetsa

tšhisi

ditala

bojang



Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng.

digwete

ditamati

dinawa

Bongi le Amo ba jwetse



le









Gape ba jwala



A re direng

Sega ditshwantsho tse kwa tlase ga tsebe mme o di beye mo mafelong a nepagetseng mo tshateng e. Morago o bala gore go na le ditshwantsho di le kae mo setlhopheng sengwe le sengwe. Kwala dikarabo tsa gago kwa tlase ga kholomo nngwe le nngwe.

						=	<u>        </u>
						=	<u>        </u>
						=	<u>        </u>
						=	<u>        </u>




Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Letlha:

Mafoko a tlwaelo




A re buiseng

Re bona tlou e kgolo.

Tau e na le meno a magolo.

Lengau le taboga ka bonako thata.

Digwagwa le mebutlanyana di sianasiana ka fa tlase ga tlhaga mo sekgweng.



meno  
na  
thata  
ka



Tiriso ya mafoko



Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

lengau	sekwagwa	tlhaga	sekgwa
lenga	gwanta	tlhoga	kgwedi
ngala	segwa	tlhapi	akgwa




Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



A re kwaleng

Kwala ka ga se o se bonang mo setshwantshong.



Large empty handwriting practice area with four horizontal lines.

# Diphologolo tse di tlhaga



A re kwalleng

Naya maina a dikarolo tse di farologaneng tsa diphologolo. Dirisa mafoko a go go thusa.

leoto



selopo

mogatla

tsebe

leitlho

molomo



A re kwalleng

Phologolo nngwe le nngwe e na le tse kae? Tlatsa dipalo.

Tlou	
maoto	_____
matlho	_____
ditsebe	_____
mogatla	_____
selopo	_____
molomo	_____



Mmutlanyana	
maoto	_____
matlho	_____
ditsebe	_____
mogatla	_____
selopo	_____
molomo	_____

Letlha:



A re kwalleng

Buisa dipolelo tse, morago o tlatse mafoko jaaka o filwe sekao. tsenya dikhutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

Re tsamaya ka **bese** fa re ya go bona diphologolo.

Bese \_\_\_\_\_ e kwa serapeng sa diphologolo.

Re \_\_\_\_\_ kwa gae.

Morago tau e tebetse \_\_\_\_\_.

Re bona tau e \_\_\_\_\_.

bese

kgolo

phala

boela

ya



Boitumediso

Feleletsa go thala setshwantsho se. Tshwaya dilo tse o setseng o feditse go di thala.

Thala letsatsi.

Thala kwena mo nokeng.

Thala khudu gaufi le letlapa.

Thala dipidipidi tse 3.

Thala phala e nwa metsi.

Thala tau gaufi le sekgwa e lebeletse phala.



Morutabana: Saena

Letlha

117



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



letsatsi

ditlhare tse  
ditalabojang jo  
botala

Ke selemo.



matlhare a wa

ditlhare

jeresi

Ke dikgakologo.



sekhafo

baki

segagane

Ke mariga.



mamphorwana

sentlhaga

dijwalo tse  
dintšhwa

ditsuane

Ke letlhabula.



A re buiseng

O rata setlha sefe?

Ke a tetesela mariga.

Ke rata selemo.

Ke tabogela kwa letamong.

Ke rata go **thuma**.Ke **ikhutsa** ka fa tlase ga **setlhare** se setala.

Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

ikhutsa	thuma	setlhare	ditsuane
khuma	thiba	tlhotlherega	letsatsi
khiba	thaba	tlhapi	ditsala


Mafoko a tiwaelo

ke  
go  
rata



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng




z z

Z Z



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Ke thuma ka selemo.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga setlha se o se ratang. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho.

Large empty box for writing practice.

Large empty box for writing practice.

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela khalentara mme morago o bue le tsala ya gago ka ga se o se bonang.

Ngwanaitseele						
Sontaga	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano	Lamatlhatso
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



A re kwaleng

Kwala dikarabo tsa dipotso tse.

Khalentara e ke ya kgwedi mang?

Kgwedi e e na le malatsi a le makae?

Letsatsi la ntlha ke mang?

Letsatsi la bofelo ke mang?

Go na le Disontaga di le kae?

Go na le Bolabotlhano ba le kae?

Letlha:



A re kwaleng

Buisa dipolelo, morago o tlatse ka mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

Re thuma ka **selemo**.

Go tsididi fa e le \_\_\_\_\_

Mathhare a tlhotlhorega ka \_\_\_\_\_

Mamphorwana a thuthuga ka \_\_\_\_\_

Ga re ye sekolong ka \_\_\_\_\_

selemo

mariga

Lamatlhatso

letlhabula

dikgakologo



Boithumediso

Diphologolo ke ditshedi. Dijwalo le tsona ke ditshedi. Dilo tsotlhe tse di tshelang di tlhoka mowa, dijo le metsi go tshela. Bolelela tsala ya gago gore ke ditshedi dife tse di mo setshwantshong se. Di sekeletse.



Jaanong tlatse gore ke setlha sefe se se bontshiwang mo setshwantshong.

\_\_\_\_\_

Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Šaka e na le meno a magolo.

Tlhapi e nnye e iphitlha mo mafikeng.

Dolofini e tswela kwa ntle fa e batla mowa.

Oketopase e na le maoto a le 8.

Leruarua ke phologolo e kgolo thata mo lewatleng.



Letlha:

Mafoko a tlwaelo



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tswa	tlhapi	tlhaka	kgolo
tswala	tlhapa	tlhotsa	kgala
tswela	tlhola	tlhatswa	kgesa

nnye  
batla  
kgolo  
mo



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Saka e tshikinyanya sekepe.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo ya lewatle. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho.

Morutabana: Saena

Letlha

123

# Ka fa tlase ga lewatle



Golaganya. maronthotho go feleletsa setshwantsh o mme o se khalare.

A re direng



Setshwantsho se ke eng?



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

- sekepe
- tlhapi
- tlhapi ya jeli
- tlhapinaledi
- šaka



Se ke _____
Se ke _____
Se ke _____
Se ke _____
Se ke _____

Letlha:



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

š	Šaka e tshikinya sekepe.
tšh	Tšhise ke sejo se se siameng.
ng	Ke eng sele?
th	Ke adima thobane eo.
kh	Ke bone khudu mo segotlong.



Boitumediso

Thusa bana go tshwara tlhapi.



Morutabana: Saena

Letlha

125



A re bueng Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Ke batla go bona lefatshe.



Ka bonako a kopana le tau.

A naa ke tau? A ke mongwe wa losika lwa lona?

Nnyaya. Ga o na meno a magolo. Ga o kgone go rora. Tsamaya o ye kwa go mmaago.

A naa ke kubu, a ke mongwe wa lona?



Nnyaya. Ga o kgone go thuma. O tshwanetse go ya kwa go mmaago.

Jalo gee, a kgokologela kwa nokeng. Morago Bubu a kopana le kubu.

A re buiseng






A nna a tsamaya jalo go fitlha a kopana le thutlwa. A lebelela kwa godimo, a leba thutlwa kwa godimo.



Mme a tsamaya a bo a tsamaya go fitlha a thulana le khudu. A lebelela kwa tlase, kwa tlase kwa go khudu.



Bubu a simolola go lela. A tsamaya a bo a tsamaya mme ka bonako a kopana le phala.



Nnyaya. O ka se kgone go fofa.  
O eng wena? O tshwanetse go  
ya kwa go mmaago.

A naa ke mongwe wa  
lelapa la gago?

Bubu a leba kwa godimo mme  
a bona nonyane e kgolo mo  
setlhareng.



A naa ke mongwe  
wa lelapa la gago?

Nnyaya. O ka se kgone go taboga  
ka lebelo jaaka nna. O tshwanetse  
go ya kwa go mmaago.

Mme morago Bubu a iphitlhela a  
le esi. Moragonyana fela ga foo a  
bona lengau mo sekgweng. Lengau  
le ne le taboga ka lebelo thata.



A naa ke mongwe  
wa lelapa la gago?

Nnyaya. Ga o na  
methaladi. O tshwanetse  
go ya kwa go mmaago.

Morago  
Bubu a bona  
pitse e tilodi.



Kwena e ne e batla go dira Bubu dijotshegare tsa yona.

A naa ke mongwe wa lelapa la gago?



Fela morago ga foo mmaagwe Bubu a bona lesea la gagwe. A gogela Bubu kwa ntle ga noka ka mogatla wa gagwe.

Bubu, ngwana wa me!  
O ntse o le kwa kae?



Ke nna tlou.

Bubu a se ka a tlhola a katoga balelapa la gaabo. A itse gore ga se tau kgotsa kubu. Ga se thutlwa kgotsa khudu kgotsa phala. Ga se nonyane kgotsa lengau kgotsa pitse e tilodi. Gape ga se kwena. Ena ke Bubu, mme ke mongwe wa losika lwa ditlou.



O kgethegile.

Mmele wa gago othe o  
kgethegile.

Mmele wa gago ke wa gago!



OPE A SE  
KA A  
TSHWARA  
MAPELE A  
GAGO.

O tshwanetse go bolelela mongwe fa motho  
ope fela a tshwara mapele a gago.

O tshwanetse go bolelela mongwe  
fa motho ope fela a re o dire dilo  
tse o sa di batleng.

O ka leletsa mang go  
bona thuso:

**Child Line: 0800 05 55 55**

**SAPS Crime Stop: 086 00 10111**

**SAPS Emergency Number: 10111**

**Life Line: 0861 322 322**

**Child Protection Unit: 012 393 2359/2362/2363**





Katse	e	na
le	peba.	

tsebe 3

O	ka	re	ke	ka
bo	ke	na	le	tlhapi.

tsebe 7

Go	maruru	mo
mmung.		

tsebe 11

Ruri	re	rata	go
dula	mo	mmung.	

tsebe 15

Re	tlola	thata.	
Ben	o	a	thiba.

tsebe 19

O	kwa	lebenkeleng.
---	-----	--------------


tsebe 23

Ba	buisa	buka
e	kima.	


tsebe 27







Cut out the circle on the elephant's face and put your finger through to form the trunk.



**Finger puppets:**  
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet.

